کوودەتای کەروێشکەکان

www.dengekan.com

www.dengekan.com

سەرۆك هەزار جار دوعای بۆ خواو قەدەرو ڕێکەوت کرد کە خۆیو خانمو کوڕو کچەکانی نەکەوتنە ژێر داروپەردووی بەسەریەکدا ڕماوی کۆشکەکەی، ڕازاوەترین کۆشکی وڵات، کتومت لەو کۆشکە سیحراوییە دەچوو کە لە (**هەزارو یەك شەوە**)دا وەسفی کراوە، بۆ ساڵێك بودجەی وڵات کورتی هێنا. بێجگە لە خۆی نەیهێشت کەس، بگرە ژنو مناڵەکانیشی، بە نهێنیو کونو کەلەبەری ئەو کۆشکە بزانن. ئەو ڕۆژەی وتیان: سەرۆك بەتەمایە ئاوەڕۆی ڕووبارەکە بگۆڕێو وا بکا بە نێو حەوشەی کۆشکدا تێپەڕێ" کەس باوەڕی نەدەکرد. لە هەر شوێنێکی پایتەختەوە سەیرت بکردایە چراخانی زۆر ڕۆشنی لە دووریی سەدەها مەترەوە باقوبریقی ئاسمانی تاری ڕۆشن دەکردەوە. ڕێکەوتێکی سەیر بوو یان بەختی پوختی سەرۆك بوو کە هەمیشە بە موعجیزەیەك لە کوودەتاو شۆڕشو هەڵگەڕانەوەکان دەربازی دەبوو، چ قەدەرێکی سەیر بوو کە ڕۆژی داڕمانی کۆشکەکەی خۆیو ژنو منالەکانی لەژێر کەپری یەکێك لە هاوینەهەوارەکانی نێو ئەو شاخانەدا کەروێشکە خەویان دەکرد.. لە گەرمەی کەیفو سەفا دەبوو بە خاووخێزانەوە بگەڕێنەوە پایتەخت.. نەیانهێشت بە یادی سەردەمی منالی بەو دارلاستیکە گەورۆنەی ڕاوە چۆلەکە بکات، یەکەمجاری بوو کوڕەکانی فێر بکات چۆن سەر لە مل جیا بکەنەوە، چۆن چۆنی چۆلەکە ئاوەڕووت دەکرێو گۆشتەکەی دەبرژێندرێ.. نەیانهێشت.. پیلانی داڕمانی کۆشکەکەی دواهەمین هەڵقەی پیلانەکان بوو کە سەری نەگرت، دوای

بیستەمین کوودەتا و راپەڕین هەرهەموو خەڵکی، پارتیزانەکان، گشت پارت و نەیارەکان، هەرهەموو باڵەکانی ئۆپۆزسیۆن تەواوێ نائومێد بوون، ئەوە پشتێکە سەرۆك حوکم دەکا و هەر دەڵێی عومری (نوح)ی قەرز کردووە، دوای هەر کوودەتایەك دەهاتە سەر تەلەفزیۆن و لەژێر باری کەرێك لە قایش و قرۆش و قۆپچە و قەوچ و قەڕاسەوە دەبریسکایەوە، نائومێدی دەکردن و بە خەنینەوە هەواڵی پووچەڵبوونەوەی کوودەتایەکی دیکەی رادەگەیاند، بۆ هەفتەیەکیش دەبوو بە جەژن و خۆشی، دەیوت:

(**کێ دەتوانێ سەرۆکێکی وا موعجیزە لەناو بەرێ کە خوا خۆی حەز دەکات پیلانەکان ئاشکرا بن و تا ئەبەد حوکم بکات**).

ئەو پیاوەی دوای بیستەمین کوودەتا قەقنەس ئاسا دەنێو خۆڵەمێشی جێماوی پاش گڕی کوژانەوەی شۆڕشەکان زیندوو بۆوە، یان بە قەولی کوودەتاچییەکان: مارمێلکە ئاسا لەژێر داروپەردوودا سەر قیت دەکاتەوە و زمان لە هەمووان دەردێنێ. دەیوت:

(**من بێباکم.. تکاونزای پیرەژن و پیرەمێردەکان من دەپارێزێ**).

دوای هەر کوودەتایەك دەبوو بڕژێنە سەر جادەکان و خەڵکی هاوار بکەن:

(**تا ماویت حوکمڕانیت.. تۆ موعجیزەی سەر ئەرز و هەم ئاسمانیت**).

ئاهەنگەکانی پاش دامرکاندنەوەی کوودەتاکان لە ژمارە نەدەهاتن، دوو نەوەی لە شۆڕشگێڕان لە گۆڕ نابوو. بۆسە نانەوە، تەقاندنەوەی ماشێنەکان.. کۆشکەکانی.. نیشانە لێگرتن.. ژەهر کردنە نێو ژەمەکانی، کوودەتای سەربازی.. پیلانە کتوپڕەکانی

خزموخـوێ.. هەرهـەموو هەوڵـەکان بێهـوودە بـوون، کـێ دەیـوت ئەوەیان هەمان ئەو ژەنەڕاڵەیە کە وێنـەی لەسـەر لاپـەڕەی یەکـەمی ڕۆژنامـەو گۆڤارەکـان بـڵاو دەکرێتـەوە، ڕوومـەت و تـەویل خـاڵ خاڵاوی خەنـدەخوار، خۆ کـەس ئـەمی نـەدیوە، دەنێـو هـەرای ئـەو کوودەتایانە هەر سێ ژەنەڕاڵە کۆپیکراوەکانی کە کتومت لە خۆی دەچـوون: تیـا چـوون، گوایـە هەمیـشە کـۆپیکراوی خـۆی دەدۆزێتـەوە، هەنـدێ لەوانـە بـۆ وڵاتـانی دونیـا دەنێـرێ.. لـەناو وڵاتیش: بۆ خەستەخانەو قوتابخانەو یاریگاکـان.. نێـو سـەیران و ئاهەنگـەکان.. بۆ پرسـە یـەك لـەدوای یەکـەکانی هەرهـەموو ماڵ و مزگەوتـەکان، پرسـەی ئـەو سـەربازو ئەفسەرانەی لـە شەڕوشـۆڕە نـــەبڕاوەکانی ســـەرۆکدا کـــوژران. زۆرجـــاران نـــەیارەکانی لـــە بۆسەیەکدا هەڵمەتیان دەبردو لـە سـەد لاوە دەسـتڕێژیان لێدەکرد، دەبوو بە هەڵلا کـە دکتـاتۆری ئـاخیر زەمـان کـوژرا، دوای دە چرکە دەنگـی دلێـری بەسـەر شـەپۆلی رادیـۆوە هـەموو کوچـەو کـۆڵان و کۆشـك و کـەلاوەو ماشـێن و نێـو چـایخانەو مەیخانـەکانی داگـیر دەکـرد، کتـوپڕ تەلـەفزیۆن پەخـشی خـۆی دەکـردەوە، ئێـوارەی هەمان ڕۆژ بە پەلـە ژمارەیـەکی تـازەی ڕۆژنامـەکان دەڕژانـەوە سـەر شۆسـتەکان، مـن دەزانم.. میللەتەکـەم نایـەوێ بمـرم، دیـسانەوە کۆپیـەکی دیکـەی سـەرۆکەکە کـوژراوە. کۆنـە شۆڕشـگێڕێکی زۆر نائومێـد کـە هـەموو تەمـەنی لـە چیاکان و دەنێـو ئەشـکەوتەکاندا بەسەر بردبوو بە لاقرتێوە گوتبووی:

(با چاوەڕێ بین.. بەڵکو سەرۆك ماسییەك بخواو پارچە ئێـسقانێك لە قورگی گیر بێ و بخنکێ).

لەو نائومێدتر بە مەزاقەوە وتبووی:

(**مەگەر لەسەر پێبلیکەیەك هەڵخلیسکێو پشتەسەری بەر قــەراغی یەکێك لە پلەکانی قالدرمە کۆنکرێتییەکە بکەوێو سەری بتەقێ**).

کەس بڕوای نەدەکرد لـەناو بچێت، ئـەم بـەر لـەوەی ژەمـەکانی بخـوات: مەرجـە پاسـەوانە هـەرە خۆشەویـستەکانی بـە بەرچـاوی خۆیەوە تێری لێبخۆن، کـەس نەیـدەوێرا هـیچ بڵـێ، سیخوڕەکانی سـێبەر ئاسـا لــە گومــان لێکراوەکــان نەدەبوونــەوە، لــە بــەرگی دەرۆزەکـەرو شـێتو دەسـتگێڕو ژنـە فالـچیو سـۆزانیدا خۆیـان دەشاردەوە، شەوانە کە پیاوە داخ لە دڵـەکان سـەرخۆش دەبوونو بێئاگا لـە خۆیـان جنێویـان بـە سـەرۆك دەدا حەسحەسـەکان رووەو زیندان راپێچیان دەکردن، سزای جنێوێك، تفێك دە سـاڵ زینـدانی بوو، لە قەهری قسەی سووكو جنێـوی بـازاڕی سەرخۆشـەکان بـە فەرمانێکی کۆماری هەرهەموو مەیخانـەکان داخـران. گومـان دەکـرا لە هەموو شتێك.. هـەتا لەسـەر باڵـەخانەی بڵنـدو دەنێـو پەیکـەری نێو شەقامەکانیـشدا کـامیرای شـاراوە هـەبوون، ژنو مێردەکـانیش دەنێو پێخەفدا بە چرپەوە دەدوان، وا بڵاوبۆوە کـە هـەموو چـرپەی رقو کینەیەك بەسەر شـەپۆلی هـەواوە دەڕواو بـە زەبـری ئـامێرێکی زۆر سەیر کە سەرۆك لە هەندەرانەوە هێنابووی دەبێ بە دەنگێکـی پڕی ئادەمی.

هـەواڵی رمـانی کۆشـکەکەی لـە خـەوی خۆشـی ژێـر کـەپرەکان رایــچڵەکاند، بێئاگــا لــە خــۆی هــەر بــە بیجامــەوە ســواری هەلیکۆپتەرەکە بوو تـا چـی زووە بگـەڕێتـەوە پایتـەخت، سوێندی خـوارد کـە ئەگـەر ئەمـەیان پیلانێکـی تـازە بـێ لـە جێگـرەوە تـا

دەرگاوانەکان بکا بە خۆراکی ماسییەکانی نێو ئەو رووبارەی کە بە حەوشەی کۆشکەکەیدا تێدەپەڕێ. تۆ بڵێی کوودەتاچییەکان جارێکی دیکە زەفەریان پێبردبێ و لە رێی هەندێ لە خیانەتکارانی نێو کۆشك دزەیان کردبێ؟ خۆ سەرۆك هەموو ئەندازیاران و نەخشەکێشانی کۆشکەکەی بێ سەرو شوێن کردبوو.. نا مەحاڵە لەناوچوونی، ئاخر ئەم وەك دەرپێ و فانیلە ماشێنەکانی دەگۆڕێ، قەت نەبووە دوو شەو لەسەر یەکدی لە هەمان کۆشکدا بنوێ، سوێند دەخۆن کە سەرۆك دەنێو تاکسی وا کەترەو هیلاکدا بینراوە کە مۆدیلی دەگەڕێتەوە چلەکان، دەنێو شۆفرلێتە پیرەکان، مۆسکۆفیچ، ئەو فیاتانەی لە کۆنیان گێڕو خوار جادەکان دەبڕن، چۆن لەناو بچێ وەختێ لای ئەم گومانیش حەقیقەت بێ، خەونی خەراپ باجی لەسەر بێ، ئەو پاسەوانە هەرە نزیکەی کە بە دزییەوە خۆی گەیاندە وڵاتێکی دراوسێ.. وتبووی: من لە ترسی ئەو نیگا شەڕانگێزییەی سەرۆك رامکردووە، دوای ئەم چەشنە روانین و نیگایەی سەرۆك جگە لە مردن هیچی دیکە چاوەڕێ ناکرێ، پاش چوار جار پەلامارو هەڵمەتبردنە سەر ماشێنەکەی، سێ جار فڕۆکە کەوتنە خوارەوە: سەرۆك قاقا بە عەقڵی پیلانگێڕان پێکەنیوە، دوای هەر پەلامارو هەڵمەت و کوودەتایەك لەژێر زەمین و.. دەنێو تونێلەکانەوە وەك گۆڕهەڵکەنە دەهاتە دەرێ و ددانی گڕ کردۆتەوە، وا زانراوە کە پایتەخت هەرهەمووی ژێر زەمین و تونێلە، بێ حیکمەت نییە کە بۆ رۆژی تەنگانە تونێلە زۆر درێژەکان دەچوونەوە سەر دەریا، ئەودیو سنوور، یان دەنێو زارکی ئەشکەوتێکەوە هەرهەموو

تونێلـەکان لێکیـان دەدایـەوە، یـان لـە بنـاری شـاخێکدا سـەری دەردەهێنـا. خـەیاڵی خۆشـی سـەرۆك بـۆ غـافڵکردنی خـەڵکی لـە دونیادا هاوتای نەبوو، هەواو هەوەسی هی قۆشمەبازێك بوو، بۆ کۆتایی هەر کۆبوونەوەیەك چەند نوکتەیەکی پێبوو، وای دەنواند کە حەزی بە تەنزەو دونیا ئارامەو ئەویش ئاسوودەو میللەتیش حـەزی لـە خەنینـە. ماوەیـەك بـە خەیاڵیـدا هـات کـە ئیـدی لـە بەیانییـەوە هەرچـی قوتـابی و مامۆسـتاو فەرمانبـەرو پزیـشكو ئەنـدازیارو پـارێزەرو گـشت کرێکـارانی کارگـەکان و چایەچـی و لۆقنتەچی و کاسبکاران هەن: دەبێ تا سەر شوێنی کارەکانیـان بە نەرمـەغار بـڕۆن، چـونکە ئـەوەیان هاونیـشتمانی سـاغ پێوسـتی پێیـەتی و بۆ کەمکردنـەوەی بودجـەی وەزارەتـی تەندروسـتی بـێ عەیبـەو.. لـەوە دەبـڕێ و دەخرێتـە سـەر بودجـەی وەزارەتـی بـەرگری.. ئیـدی ناچـار.. دوای ئـەو بڕیـارە شۆرشـڤانییە دەتـدی هەرهەمووان بە نەرمەلۆقە وا غار دەدەن، هـەر لەو سـەرو حـەدەدا کـوڕو کـاڵی وڵاتـی هـان دەدا کـە وەك ئـەم حـەز بـە یاریی ئاسن و لەش جوانی و شەڕە بۆکسێن بکەن، ئیدی دەبوو هەر سەرەمانگێك لەگەڵ یەکێك لە بۆکس وەشێنەکانی وڵاتدا بکەوێتـە شەڕەمست، بێشك هەر لـە گێمـی یەکەمـەوە یارییـەکان بە دۆڕانـی یـەك لـەدوای یەکی هەرهەموو بۆکس وەشێنەکان کۆتـایی دەهات، بۆ خۆشـی و مــەزاقی کۆمــەڵانی خــەڵکی وڵات بــە بڕیــارێکی خــۆی دەبــوو هەرهەموو بۆکس وەشێنەکان تا دوا گێم بەرگەی شەق و شوللاق و ئەوهـەموو مـستەکوڵەی چـەپانی و راسـتانییەی سـەرۆك بگـرن کـە دەم و قـەپۆزی تێکدەشێلان، دەبـوو لـە کێـشی مێشەوە تـا کێـشی

کەڵەشێرو قورسەوە خۆ تاقی بکەنەوە، بە بڕیارێکی کۆماریو پاش بەزینە ناچارییەکان هەرهەمووانی گەڕاندەوە کێشی پەڕەمووچە، دەبوو چەندین لاپەڕە لە رۆژنامەکان بۆ ئەم شەڕەمستە تەرخان بکرێ، بۆ چەندین رۆژ دەنگوباسی ئەو بۆکس وەشێنە نەبڕایەوە کە سەرۆك بە لەقە سێ پەراسووی شکاند وەختێ بە رێکەوتو نەزانانە پشتەدەستێکی بەر لووتی سەرۆك کەوتبوو، ئەو کەمە خوێنەی کە لە لووتی سەرۆك پژابوو بە خوێنی سیاوەحش، لە هیچەوەش کەفی دەکردو تووڕە دەبوو، شەوێکیان بە پەلە بانگهێشتی هەرهەموو رۆژنامەنووسەکانی کرد، دوای ئەوەی سەرۆکی وڵاتێکی دراوسێ لە داخی دەستدرێژییەکانی بۆ سەر سنوور قسەی نابەجێی پێ وتبوو.. هەڕەشەی لێکردن: یان واتان لێدەکەم پارەی چاپەکتان نەبێ یان هەر ئەمشەو بە نووسینی درێژ وەڵامی ئەو گەوادە دەدەنەوە، ئەو رۆژنامەنووسەی زمانی تەتەڵەی کردبوو.. بە ناخێری وتبووی: گەورەم ئێمە هیچی ئەوتۆمان لەو سەرۆکە نەبیستووە کە جەنابت لەکەدار بکات.. هەر زوو لەو دانیشتنە بڕیاری دا کە زیندانی بکرێ، دوای تکاو پاڕانەوەی هەرهەموو رۆژنامەنووسان گوایە تازەکارەو گووی خوارد.. بەوە وەستایەوە کە فنشی بکات. هاواری کرد: دەزانن سەرۆکی کەران.. ئەو حوشترەوانە چی پێ وتووم: گوایە من.. ئا.. من.. دەبوو دوای ئەو هەموو شەڕە دۆڕاوانەی هەڵمگیرساندووە خۆم بکوژم، دیارە ئەو کۆسە بەبەیە سەرکەوتنەکانم بە دۆڕان لە قەڵەم دەدا، هەر ئەمشەو وەڵامی دەدەنەوە، منی بە کەروێشك.. ئا منی بە کەروێشکێکی ترسنۆك

شـوبهاندووه، گەرەکمـە هەریەکـەتان ئـەم بـە حـەیوانی سـەیرو سـەمەرە بـشوبهێنن. وەختـێ هەڕەشـەی لێـدەکردن و مـستی بـە مێزەکەی بەردەمیدا دەکێشا سوڕاحی و پەرداخـە کریستالییەکان بـە لـەرزە لـەرز دەکـەوتن، زوو زووش کارەکەرەکـەی بەردەسـتی دەنووشتایەوە و کراسە کورتەکەی هەڵدەکشا و تا ئەو شوێنەی کە خـوا پێـی ناخۆشـە وەدەردەکـەوت، دەنووشـتایەوە تـا زوو زوو کاسێتی نێو ڤیدیۆکە بگۆڕێ. خۆ دەبینن ماکەرینە؟.. سەیری ئەم فلیمانـە بکـەن، مـن ئـاواهی تـەعزیبی نـەیارەکانی خـۆم دەدەم، بەرلـەوەی خـۆر هـەڵبێ و هەریەکـە و نووسـینێك دژ بـەو قـسە سووکانەی ئەو بێ سمێڵە نەنووسێ هەر بە گون هەڵیدەواسم، زوو زووش دەستی بۆ پەرداخەکەی بەردەمی دەبرد و بە چوار چاو لە دیمەنی ئەشکەنجەدانی نـەیارەکانی رادەما.. دەزانن ئەوانە کێن؟ کۆمەڵێ مەزن و منالی سپڵە و خیانەتکار کە گوایە لـە حوکمی من نابـەدڵن، گوایـە ئەوانـە شـەڕێکی چیناتەتیان لـە دژی مـن بـەرپا کـردووە، مـن خـۆم کـوڕی جووتیـارێکی پـێ خـاوس بـووم، ئـەو دەمانچەیەی کە لە شۆڕشەکەمدا تەقەم پێکرد لـە مـامی خـۆم دزی بوو، لە هەمووان نەترسترزمانی هەڵێنا و وتی: وایە قوربان.. حـەز دەکـەی نووسـینێکی وا دەنووسـین کـە وەڵامێـك بـێ بـۆ هـەموو نەیارەکانت.. نەء.. دەماغسز.. هـەر نـەیارە و وەڵامـی خۆی هەیـە، ئـاواهی سەرنووسـەری گۆڤـارێکی رامیاریـت مـالۆس.. خـەیاڵی سەرۆکی فەرماندە دوورو نزیك رۆیشت.. بە خەیاڵ دەوری هەموو پیلانـە کۆنـەکانی کـردەوە، هەرهـەموو کوودەتاکـان، پێشبینی بۆ هەموو ئەو هەڵگەڕانـەوە و هێرشانەی کە لـە کۆشـی غەیبـدان، زۆر

بە پەلە بارگەو بنەیان تێك نا.. چەند جارێك لە ژن‌و منداڵەکان توورە بوو.. ئەم کۆشکە چۆن رماوە.. بۆ ئەوێك کە نیو سەدەیە حوکم دەکا حەیاچوونە. هەوای فێنك‌و ئاوی سازگارو جریوەی مەل‌و تەوژم‌و خوڕەی رووباری نێو خەرەندو کەفچڕینی چەمەکانیان بەجێهێشت.. شەوانی ئەستێرەباران‌و کەروێشکە خەوی ژێر کەپرەکان، لەژێر ئەو کەپرانەشدا سەرۆك خەیاڵی هەر لەلای پیلانە رەشەکانی خۆی بوو، وازی لە دانانەوەی دوا تەڵە نەدەهێنا، خەیاڵی بە بڕشتی وەك تەونی جاڵجاڵۆکە نەیارەکانی چوون مێرووڵەو مێشوولەی بێدەستەڵات ئاسا راو دەکردو قووتی دەدان، کە لە ئەستێرەکان رادەما خەفەتی بەوە دەخوارد کە ئەم دەستی بە ئەستێرەکان ناگات‌و خەمی لەوەش دەخوارد کە مانگ بێباك لە دەستەڵاتی پادشایانەی ئەم تریفەی بەسەر دارو بەردو ئاودا دەڕێژێ، دونیایەکی هیچە مادامەکێ کانی‌و چەم‌و جۆگەلەو رووبارەکان بێ پرسی ئەو بەنێو ئەو دۆڵ‌و خەرەندەدا سەفەری بێکۆتایی خۆیان دەکەن، بولبول چ فڕندەیەکی بێناموسە کە بێ فەرمایشتی ئەو دەجریوێنێ، چۆلەکەکان چ بێئەخلاقن کە بێ ئەوەی شەرم لەو بکەن بەسەر یەکدیدا دەتسن. ئەوێك کە منداڵ لەناو بێشکەدا دەترسێنێ، کەچی لە بەرامبەر ئەو سروشتە کێوییەدا دەستەپاچەیە، بێ پرسی ئەو مەلەکان دەفڕن، ماسییەکان مەلە دەکەن، سمۆرەکانیش بەسەر دارگوێزەکانەوە گەمەی خۆیان دەکەن‌و حورمەت لە سەرۆکی تاك‌و تەنیای وڵات ناگرن، سەگە بەڕەڵلاکان لە وەڕینی خۆیان ناکەون‌و پشیلەکانیش بە بەرچاوی ئەوەوە دەمرێنن‌و دەکەونە دوای پاشەڵی یەکدی، کە

نیــشانەش لــە مــەڵو حەیوانــە کێوییــەکان دەگرێتــەوە، لــە چاوتروکانێکا ون دەبن‌و شـەقژنی ساچـمەی سـەرۆك دەنێـو ئـەو دۆڵو دەربەنــدەدا دەنــگ دەداتــەوەو وەك هــەر راوچــییەکی مایەپووچ بە دڵساردی دەگەڕێتەوە بن کەپرەکان، ئەم تـەنها بـەوە راهاتووە کە زۆر لە نزیکەوە دەمانچە بخاتـە سـەر تـەختی تـەوێڵی نــەیارەکانی‌و نێــوان هــەردوو برۆیــان بــە گوللەیــەك ئــاگرداو بیتـەقێنێ.. نـەدەمرد.. چـەندین جـار لـە ئاسمانـەوە کۆشـکەکانی بۆمباباران کران.. وەلـێ کێ دەزانێ لە کام کۆشـکدا خـۆی مـەڵاس داوە، دەڵێن هەندێ شـەو لـە کـەلاوەکانی دەرەوەی پایتەخـدا شـەو بەسـەر دەبـات، پاسـەوانانی کۆشـکی کۆمـاریش هەمیـشە وت‌و وریــاو تــەیارو ئامــادەن، هــەموو کــەس چـیرۆکی ئـەو پیــاوە بەستەزمانەی زانـی کـە لـە بـەردەم وەزارەتـی بەرگریـدا زەرفێکـی نـایلۆنی لێدەتـەقێ‌و تـۆزێکی زەرد بەسـەر شۆسـتەکەوە وەردەبـێ، چـوار پاسـەوان وەك چـوار داڵ دەنیـشنە سـەری‌و بـە شـەپازللەو پێلەقەو مستەکوڵە هەراسانی دەکەن، خەڵك‌و خوا لێی کۆ دەبنەوە بـێ ئـەوەی بـوێرن لـەژێر پۆسـتاڵەکان دەریبێـنن، کـابراش بـە زمـانێکی لاڵـەوە سـوێند دەخـوات کـە ئـەم تـۆزە: تـۆزی شـەربەتی پرتەقاڵە، بە پەلە پەرداخێك ئاو لە دوکانێکەوە دێنن، کابراش زۆر بـە پەلـە چـنگێك لـە تۆزەکـە دەخاتـە نێـو پەرداخەکـەو بـە پـەنجی شـایەتمانەی تێکیـدەداو بـە یـەکبین هەڵیـدەدا، ئەوسا پـاش سـێ چـوار شـەق مەرەخەسـی دەکـەن، پیلانـی داروەدەسـتەکی نـزیکیش ببـووە مـەحاڵ، کـچە کارەکـەرێکی فلیپینـی تـوانی پیلانـی شـەش وەزیرەکە پووچەڵ بکاتەوە، سەرۆك بۆ هەر ماڵە وەزیرێك دوو سێ

کارەکەری فلیپینی رەوانە کردبوو، بێ ئەوەی کەس بزانێ کە پێنج ساڵ زووتر ئەو کارەکەرانە کۆرسی زمانیان تەواو کردووە، ژنە وەزیرەکان بەوپەڕی غەزەبەوە بە مێردەکانیان دەوت: ئەمەیان هیچ ئەدەبێکی تیا نییە کە ئەم کچانە بە کراسی کورتەوە نان‌و ئاومان بۆ دەگێڕن، وەزیرەکانیش بە چاوی پڕ لە شەهوەتەوە لە لاق‌و لەتەری کارەکەرە مەمک هەڵوژەکان ورد دەبوونەوەو بە درۆوە وەك ئەوەی ناچار بن: جا ژنینە کێ دەوێرێ فەرمایشت‌و دیاریی سەرۆك رەت بکاتەوە، هەر یەکێك لەم کچانە بوو کە پیلانی رێکدارێژراوی شەش وەزیرەکەی ئاشکرا کرد، سەرۆك دەیزانی کە ئەوەی بە کەس راو نەکرێ بە کچۆڵەیەکی ساویلکەی عیشوەباز راو دەکرێ، لە کۆبوونەوەیەکی کتوپڕی ئەنجوومەنی وەزیراندا سەرۆك بە دەم کەفکردنەوە پووچەڵبوونەوەی ئەم کوودەتایەی راگەیاند. هەر دوای گوللەبارانکردنی ئەو شەش وەزیرە نەڕاندبووی: چیتان هەیە زوو فڕێی دەنە دەرێ، چونکە من ناتوانم هەموو رۆژێك کۆتان کەمەوە، مەگەر پاش کوودەتاکان بتوانم بتانبینم. قوربان من وەك وەزیری (دارایی) حەز دەکەم ئەوەت پێبڵێم کە بە حوکمی ئەو جەنگە زۆرانەی دەرو دراوسێیەکان کە بەسەر وڵاتە شیرینەکەماندا سەپاندوویانە.. خەریکە بودجەکەم خاڵی دەبێ، وا بڕوات مووچەی فەرمانبەرانم پێنادرێ.. جا ئەو کەی قسەیە وەزیری گیرفان بەتاڵ، دەتەوێ خاك‌و خەڵکی بخەینە بەردەستی دوژمنان؟ نابینایت.. ئەو هەموو پیلانە نابینی؟ ئەی ناپرسیت بۆچی من هەر رۆژەو قاتێك‌و جووتێك پێڵاو دەکڕم؟ دەکرێ یەکێك لەو قاتانە یان پێڵاوانە ڤایرۆسێکی پێوە بێ،

میکرۆبێك.. تـۆ وەزیـری بڕیـار دەرکـە کـە لـەبری مووچـەی هـەر مامۆستاو فەرمانبەرێك جووتە پێڵاوێك یان قاتێکی منی بدەنێ و بۆ خۆیان بیفرۆشنەوە، قاتێکی من بیست مووچەی تیا دەبێ.. پرسی: چۆنە؟.. هەرهەموو وتیان: عالە. وەزیـری تەندروستی کە هاوڕێی سەردەمی منالّیی سەرۆك بوو، شەش ساڵان لەسەر هەمان کورسـی دانیشتبوون، کـوڕی هـەمان گـەڕەك بـوون، بـۆ ئـەوەی لـە بەرچاوی وەزیرەکانی دیکە خۆ بنوێنێ، بە لە خۆڕادیتنەوە، بە سـەرۆکی وتبـوو: گـەورەم.. لـەم وڵاتـەی ئێمـەدا لـە جـەنابت کەڵەگەتتری تیا نییە، وا بزانم جەنابت (50) لەپێ دەکەیت، شوکر خوا وای کردووە چاکەتی جەنابت بۆ ئێمـەومانان دەبێ بە پاڵتۆ، ئێ خۆ مامۆستاو فەرمانبەرانیش ئەوەندە لەڕو لاوازن: لە قوونڕا دەمیـزن. مەبەستت چییە وەزیـری مێش و مەگـەز؟ هیچ گـەورەم.. نـەیزانی چۆن خـۆی لـە غـەزەبی بپارێزێ.. بـەلاقرتێوەو دۆسـتانە وتی: گـەورەم بیرتـە کـە هـەردوو هێشتا هـەرزە بووین.. زۆرجـاران جـل و پێڵاوەکـانم بـە تـۆ دەبەخـشی، بـەدەم هەڵوەشـاندنەوەی دەلینگـی پانتۆڵەکانـەوە دایکـت هـەزار دوعـای بـۆ دەکـردم.. هـا.. هـا.. هـا.. بە چـی پێدەکـەنیت دەماغسز.. تـۆ دکتـۆری بەیتـەری بوویـت کردمیـت بـە وەزیـری تەندروسـتی، بـەڵام قـەت لـەوە ناچـێ ببیـت بـە دکتـۆری بنیادەمـان. رووی لـە هـەمووان کـرد: زۆربـەتان چایەچی و چەرچی بوون، شوکری خوا بکەن کە ئێستا وەزیـرن و ژنـەکانتان حورمـەتتان دەگـرن، کەوچـکی ماڵەکانیشتان هـی منـە، پاشـان جـەناب.. وەزیـری مـێش و مەگـەز، مـن ئاگـام لێیـە لـەم هەفتەیـەدا سـەدەها لـۆری پـڕ لـە دەرمـانی ئێکسپایەرت هاوردۆتـە

ناو وڵات، لە وەزیرەکانی دیکەی خوڕی بۆوە کە هەرهەموو لە بەرچاوی بزر بن، وەزیری دەردو دوو تۆ دانیشە.. لەوە دەچێ تەندروستیت تەواو نەبێ، ئیدی ئەوەیان دواهەمین کۆبوونەوەی بوو، هیچ کام لە وەزیرەکانی دیکە نەیانوێرا لێی بپرسنەوە، بە چرپە وا بلاو بۆوە کە لەگەڵ کۆمەڵێ نایاری دیکە لە مەنگەنەی داون، بەشدارانی کوودەتای دوانزەمینی دەنێو حەوزی تێزابدا تواندبۆوە، بۆ رازیکردنی خێڵەکان و پەیوەندیی خوێن هەر یەکەو ژنێکی لێخواستبوون، ژنەکانی بەسەر کۆشکەکاندا دابەش کردبوون، زوو زووش تەلاقی دەدان.. بە بڕوبیانووی هیچ.. گوایە دوو سێ لەو ژنانە نەیانتوانیوە جوان خزمەتی ماسییە رەنگاوڕەنگەکانی ناو حەوزەکانی بکەن و مردوون. سیخوڕەکانی سەر تەلەفوون پێیان وت کە ژنەکانی بە تەلەفوون قسە لەگەڵ یەکدی دەکەن و گلەیی لە بەختی خۆیان دەکەن، گوایە سەرۆك بەر لە نووستن و پاش بەیەکەوە نووستنێك فەرمانیان پێدەکا بە دیتۆل خۆ بشۆن نەبا ڤایرۆسێك بەسەر لێوی یەکێکیانەوە بێ، دکتۆرێکی لەعنەتی ئامۆژگاریی کردبوو کە هیچ کامیان ماچ نەکات، پاشان بۆ سەرۆکێکی موعتەبەر نەهاتووە دەم بخاتە ناو دەمی ژنێکی کاڵفامەوە، لە شەوی یەکەمی پەردەوە بە هەنیدێکیانی وتبوو: ئەمەیان یەکەمین شەوو دوا شەومە کە لە تەکتا بخەوم، من سەدەها خەمی ئەم مەملەکەتەم بەسەر شانەوەیە، بواری ئەوەم نییە لەگەڵ هەریەکەتان خەریکی ئەم هەڵبەزین و دابەزینە بم، نۆ مانگی دیکە دێمەوەو مناڵێکم لێت دەوێ، وای لێهاتبوو ناوی کوڕو کچەکانی خۆی لێتێك بچێ،

بێگومانبوو لـەوەی لـەم کارەساتی کۆشـك رمانـەدا هەنـدێ لـە ژن و منداڵـەکانی کەوتبنـە ژێـر داروپـەردووی بەسـەر یـەك داڕماوی ئـەو کۆشـکەی کـە پـتر لـە سـەد ئەنـدازیارو وەسـتای دەسـتڕەنگین و بیناسازە هونەرمەندەکان لێیـان خـەفتی بـوو، ئـەوان دڵنیایـان کـرد کە ئەم کۆشکە بە زەبری بوومەلەرزەش ناڕمێ و هەڵناتـەکێ.. ئـەی کەواتـە چـی رمانـدی؟ بێهـوودە بـوو لـە ناوچـوونی.. ئەوەنـدە بـە گومـان و بـەدنیهاد بـوو تەوقـەی لەگـەڵ کـەس نـەدەکرد، زۆر بـە سـەیری بەشـدارانی دوا کوودەتـای، بـەر لـەم کۆشـك رمانـەدا، کوشت. شەو هەرهەموویانی ریز کردو نیوەشەو لە خەستەخانەی سیل و وەرەمەوە بەقەد ژمارەی پیلانگێڕەکان پیاوی وەرەمداری بە چـەند ئەمبولانـسێکی داخـراوەوە هێنایـە کۆشـك، فـەرمانی بـە کوودەتاچییەکان کرد کە هەرهـەمووان دەم بکەنەوە، ئەوەی ملی نەدا بە زەبری دار دەمیان کردەوە، فەرمانی بە وەرەمـدارەکان کـرد کە هەریەکەو بەڵغەمێکی نیشتمانپەروەرانە فڕێ بداتـە دوڕ دەمـی یەکێ لەو خیانەتکارانە تا هەرهەموو بەو میکرۆبی سیلەوە بمـرن، بـەڵێنی پێـدان کـە ئـەوانیش بـۆ چارەسـەری رەوانـەی هەنـدەران دەکرێن، ئیدی جارێکی دیکە کەس نـە پیلانگێڕەکانی بینیبۆوەو نە وەرمدارەکانیش.

شۆڕشـگێڕەکان هەرهـەموو شـێوەکانی کوودەتـا و پـیلان و هەڵگەڕانـەوەو هەڵمـەت و بۆسـەو پـەلامارێکیان لـە دونیـادا تـاقی کـردەوە.. دەیـوت: مـن بـۆ خـۆم خـەونم دیـوەو زۆر دەژیـم، هـەموو پیلانگێڕەکان لەگۆڕ دەنێم.

دواجار شۆڕشگێڕان خۆیان گەیاندە ئەو پیرە باخچەوانەی کە

لەناو جێگەدا کەوتبوو، ئەوەندە پیر کە هەردوو گوێی تەپی بوون، ئـەو پـیرە باخـچەوانەی هـەموو عـومری دەنێـو ڕەزو باخـەکانی سـەرۆکدا بەسـەر بردبـوو، دوور لـە چـاوی سـیخوڕو خەفیـەکان، نیوەشەوێك پەیوەندییان پێوە کرد، لێی پاڕانەوە:

(**تۆ پیرێکی حەکیمیو تەمەنێکی درێژت لە خزمـەتی باخـچەکانی سەرۆکدا بەسەر بردووە، تـا ئێستا دوو کـوڕو زاوایـەکت لـە شـەڕەکانی ئەودا کوژراون، چ نهێنییەکت لایەو ئێمە نـایزانین.. تـۆ دوو رۆژت لـەم دونیایەدا ماوە، کە سەرکەوتین ناوت دەخەینە سـەر لاپـەڕەی یەکـەمی مێژووی سەرفرازی شۆڕشەکەمان**).

دەبوو تا بۆیان دەکرێ دەم بە گوێیـەوە بنێنو هاوار بکەن تا گوێبیستی قسەکانیان بێ. لێی پرسین:

(**مێژوو چییە؟**).

لەوە بە پەلەترو پرزە لێبڕاوتر بوون بۆی شی بکەنەوە. تکایان لێکرد کـە لەوانەیـە وشـەیەك، رازێـك، نهێنییـەك بـۆ ئـەوان ببـێ بـە کلیلی کردنەوەی ئەو دەرگا داخراوە. پێی وتن:

(**ئەوەندەی من ئەو کابرایە بناسـم لەناوچـوونی مەحاڵـە، مەگـەر نازانن بۆ هەر دەرچوونێکی هەڵقاوهەڵق حەفتا بازنە لە پاسەوانەکانی دەبنە شوورەو دەوری دەدەن**).

پاش مشتومڕێکی زۆر پیرەی باخچەوان وەك ئەوەی رابوێرێ یان خڵەفابێ بزەیەکی گێلانە نیشتە سەر لێوانی.. پێی وتن:

(**ئەوەی کە دەیڵێم.. من نەموتووە.. چونکە لەئاکامەکەی دڵنیانیم**).

(**گومانت نەبێ.. حەز دەکەی خۆتو خاووخێزانەکەت لە شوێنێکی وا تەقەت دەکەین کە شەیتان زەفەری پێنەبات**).

(هەر دەبــێ واش بــێ.. مــن لــە خەفــەتی خــوێنی کوڕەکــانم ئــەم نهێنییەتــان لەلا دەدرکێــنم.. دەنــا کــەس نییــە بەقــەد مــن و ســەرۆك یەکدییان خۆش بوێ).

(ئەوەشمان ئاگا لێیە).

(لەوانەشە خۆم نەگرم.. ئەمشەو قسەتان بۆ دەکــەم و ســبەی شــەو خۆم بچمە خزمەتی و پیلانەکە ئاشکرا بکەم).

(جا ئەوەیان چەندی بە چەند پیرەی باخچەوان؟).

(ئاخر من سوێندی شەرەفم خــواردووە کــە قــەت، تــا مــاوم، فێڵــی لێنەکەم).

(باشە تۆ پێت قەبووڵە تــا ئێــستا بــە ملیۆنــەهای لــەم وڵاتــەدا ناردۆتە بەرەکانی جەنگ و بە هەزارەها کوژراو و سەقەتمان هەیە..!).

(کوڕەکانم.. خەڵکی بــە نــاوی شۆڕشــەوە ئــەم کابرایــەیان شــێت کردووە).

(با واز لەم عاجباتییە بێنین و گوێ لە تۆ بگرین.. تــۆ بــۆ ئێمــە چ نهێنییەکت لایە؟).

(خەیاڵێکی هیچە و بەکەڵك نایە.. بەڵام من دەمێ ساڵە وەك هــەر خەیاڵێکی عەنتیکە خولیام پێوە گرتووە، کوڕەکــانم نەخوێنــدەوارێکی وەکو من چی پێدەکرێ؟ رەنگە ئەو خەیاڵەی لە مێشکمدایە جۆرێك بێ لە خڵەفان و هەڵبزرکاندن.. هی ئەوەیە لە دەردە پیرییەوە نزیك بێ.. نەك بیرۆکەیەك بۆ شۆڕشگێڕان).

(هەرچییەك بێ.. ئێمە لەوە پتر زەرەر ناکەین کە زەرەرمان کردووە).

لە دوای دۆشدامانێك و مردنی خەندەیەکی پیر لەسەر لێوانی پێی وتن:

(ئێوە دەزانن کە سەرۆك و کوڕو کچەکانی چەند حەز بە بەخێوکردنی مەڵ و حەیوان دەکەن، جۆرەها فڕندەو حەیوانی سەیرو سەمەرە کە من بۆ خۆم لە ژیا نما نەمدیون، گەر باخچەکانی سەرۆك ببینن، گەر قەفەزو حەوزەکان سەیر بکەن، لە مەیموونەوە تا سمۆرەی تیایە، جۆرەها ماسی، بە چواردەوری کۆشکەکانیدا چی مەڵ و حەیوانی کێوی و ماڵیی عاجباتی هەن کە لەم وڵاتەی خۆمان نین، لە هیندو چین و دارستانەکانی ئەفریقاوە هاوردوونی، لە بولبولەوە بیگرە تا خەرتەل، لە شێرەوە تا شەمشەمەکوێرە، تەنها حەیوانێك کە منداڵەکانی سەرۆك بۆی دەگرین و ئەمیش خۆی حەزی پێناکات کەروێشکە، ئێوەش خۆتان دەزانن بۆ.. من خۆم دەتوانم لە رێی باخچەوانەکانی دیکەوە کە زۆربەیان هەر کۆنە یاوەری خۆمن و بەردەستییان کردووم وا دەکەم منداڵەکانی سەرۆك پتر ورك بگرن و بۆ کەروێشك راگرتن بغەزرن و داوای بکەن، بێشك پاش ئەو هەموو غەزرین و پاڕانەوەیە سەرۆك حەز ناکات دڵی منداڵەکانی بشکێنێ..).

پیرە شۆڕشگێڕەکان لە یەکدی رامان و بە سەرسامییەوە لە پیرە باخەوان رامان و لێیان پرسی:

(حیکمەت چییە لەوەدا کە تۆ دەتەوێ منداڵەکانی سەرۆك بۆ کەروێشك راگرتن لە باوکیان بپاڕێنەوە.. پیرە باخەوان تۆ دەزانی ئێمە بۆچی هاتووینەتە لات؟).

بە بڕوای باخەوانێکی دونیا دیدەوە کە هەر خەیاڵێکی پووچی خۆی خۆش بوێ پێی وتن:

(بۆ ئەوەمە کەروێشکەکان کۆشکەکانی سەرۆك بنکۆڵ بکەن و بڕمێن، بەڵکو ئەوە خوایە لەژێر دارو پەردووی بەسەر یەکدی دارماوی یەکێك لە

کۆشکەکانی بە مردوویی دەربیێنین).

لە هەموو شۆڕشگێڕەکان پیرتر بە لاقرتێوە بە پیرە باخەوانی وت:

(لەوە دەچێ حەزت بە سوعبەت بێ، یان گاڵتەت بە خەونی ئێمە بێ..!).

(هەرگیز.. ئێوە تەمەنی خۆتان لە پیلان و کوودەتا بەسەر برد.. چی تیایە ئەو کوودەتایەی لە خەیاڵی مندایە تاقی بکەنەوە..!).

(کام کوودەتا؟).

(کوودەتای کەروێشکەکان!).

بە قەهرو خەمێکەوە تریقانەوەو لە هەمووان لاوتر پرسی:

(حیکمەت چییە کە سەرۆك ئەوەندە رقی لە کەروێشکە.. تۆ بڵێی بەم کوودەتایەی جەنابتی زانیبێ؟).

(ئەگەر پێڕابواردنیش بێ لە تۆم قەبوڵە، چونکە هێشتا لە خەیاڵی شێتانەی پیرە باخەوانێك تێناگەی کە دەیەها شۆڕش و هەڵگەڕانەوەو کوودەتاو پیلانی پووچ و هەڵوەشاوەی دوو نەوە لە شۆڕشگێڕانی بینیوە.. بۆ وەڵامی دروستی پرسیارەکەشت مەگەر تۆو هاوەڵەکانت نازانن ئەو ساڵە سەرۆکی یەکێك لە وڵاتە دراوسێیەکان سەرۆکەکەتی بە کەروێشکێکی ترسنۆك شوبهاندبوو).

بە نەرمە تووڕەبوونێکەوە بە پیرەی باخەوانی وت:

(سەرۆکی من نییە.. مەگەر سەرۆکی ئێوە بووبێ).

(راست دەکەی.. راست دەکەی.. ئەو سەرۆکی من بووە.. من باخەوانی ئەو بووم، بۆ ماوەی پتر لە دەیەها ساڵ.. سوێندی شەرەفیشم خواردووە کە هەرگیز خیانەتی لێنەکەم.. بەڵام منیش وەك تۆ ئەو خەڵك و خاکەم

خۆش دەویٚ.. ئەوەتا لە ماڵەکەی خۆمداو بە دزییەوە پێشوازیتان لێدەکەم).

(بەڵام وا هەست ناکەی کە خەیاڵی – کوودەتای کەروێشکەکان – جگە لە خەون و خەیاڵێکی پووچ هیچی دیکە نییە).

(دەکریٚ وابیٚ.. بەڵام تۆو هەڤاڵەکانت چ خەون و خەیاڵ و کوودەتایەکی جوانترتان لەلا هەیە..؟).

هەرهەموویان خامۆش و بێدەنگ، غەمگین لەژێر باری دۆڕانی چەندەها کوودەتا و هەڵگەڕانەوەو پیلانی رەش لە پیرە باخەوان رادەمان، سەر لەسەر ئەژنۆو دەست لەژێر چەنەی خەفەت، بیریان لەوە دەکردەوە ئاخۆ ئەوەیان خۆدزینەوەی باخەوانە لە دوا پیلانی کوودەتاچییەکان، رێزگرتنی سوێندی شەرەفی خۆیەتی لە بەردەم سەرۆك، یان هەر بە راستی کوودەتای کەروێشکەکان خەون و پیلانێکی پڕ لە حیکمەتی پیرەمێردێك بیٚ کە لە دوای دەیەها جەنگ و کوشتارو نائومێدی وەها خەیاڵێکی سەیرو پڕ لە مەزاق بووبیٚ بە خولیای.. کە زانی هەرهەموان بێدەنگن و سەرسام، بە زرنگەی دەنگێکی ژەنگاوییەوە وتی:

(ئێوە نازانن کە بۆ راگرتن و لە قەفەزنانی هەر باڵندەو گیانداریٚك سەرۆك حیکمەتی خۆی هەیە، شێر پادشای گیاندارانە، وەك خۆی کە پادشای هەموانە، پڵنگ هەڵمەتبەرە، رێوی فێڵبازە، سەگە بەوەفایە، پشیلە سپڵەیە، گورگ پارێزشکێنە، ورچ مل نادا و.. ئیدی بە یادی سەردەمی منالی بۆ هەر مەل و فڕندەو حەیوانێك حیکمەتی خۆی هەیە.. جگە لە کەروێشك کە ترسنۆکترین حەیوانە و گۆشتەکەشی لیقنە و بیٚ تام).

«باشه گریمان له رێی باخچەوانەکانی دیکەوه واتکـرد منداڵـەکانی سەرۆك کەروێشك رابگرن.. ئەوەیان چی له پیلانی ئێمه دەگۆڕێ؟».

«چۆن؟ ئێوه هەقتان چییه.. ئێوه کـه لـه سـێیەمین هەڵگەڕانـەوەو پیلان‌و کوودەتا نائومێد بوون‌و هاتوونه لام بۆ رێنمایی وا چاکه تاسـەر گوێ له من بگرن.. با ئەمجارەیان کوودەتای کەروێـشکەکان خـەیاڵێکی پووچی من بێ».

«چۆن..؟».

«کەروێشك خوڵقێکی سەیری هەیە، لـەتاو تـرس‌و تـۆقینی خـۆی قۆرتی زۆر قووڵ له زەوی لێدەداو به پـێچ‌و لـوول بـه هـەموو لایەکـدا هەڵێدەکۆڵێ، له هەر شوێنێکدا بژی دەیکا به چاڵ‌و کۆندڕی بێ سەرەتاو کۆتایی، له زاووزێکردندا هیچ حەیوانێك نایگاتێ، له هەر زانێکدا دە — دوانزه بەچکەی دەبێ‌و کەمیشیان دەمـرن، بـیری لێبکـەرەوه تـا شـەش حەوت ساڵی تر ئەو هەموو کوڕو کـچانەی سـەرۆك، هەریەکـەو چـەند کەروێشکی دەبـێ، پـاش ئەوەنـده سـاڵه کۆشـکەکەی سـەرۆك بەسـەر کەروێشکدا وێران دەبێ..».

به سەرسامی‌و زار داپچڕینەوه لێیان پرسی:

«یانێ تا حەوت هەشت ساڵی دیکەش چاوەڕێ بین؟».

«چار چییه.. ئێـوه عومرێکـه چـاوەڕێن.. مـن بـۆ خـۆم وەك پـیره باخەوانێکی خڵەفاو لەم خەیاڵه هیچه زیاتر هیـچی دیکـەم نییـه. بـه پارەش لێتان نەکڕیوم.. مـن دڵنیـام گـەر سـەبرێکی شۆڕشـگێڕانەتان هەبێ، ئەوسا دەبینن که چۆن کۆشکەکانی سەرۆك بنکۆڵ دەبـن‌و بەسـەر خۆی‌و خانەوادەکەیدا دەڕمێن..!».

به غەزەبێکی شۆڕشگێڕانەوه له هەمووان پیرتر وتی:

(**تا ئەوسا من مردووم..!**).

قسەکانی پیرەی باخەوان لە زارێکی بێ ددانەوە پچڕ پچڕ دادەکەوتن، بێباك لە خولیا و دڵگەرمیی ئەوان وتی:

(**من نەموت بە عەقڵ سووك و خڵەفاوم تێدەگەن، ئێوە لە دوای رژانی رووبارێك لە خوێنی هاورێکانتان هاناتان وەبەر من هێناوە، منیش رزگاری ئەو خەڵك و خاکە لە کوودەتای کەروێشکەکاندا دەبینم، ئەمەیان دوا خەونی هەڵبزرکاوی منە، گەر سەری نەگرت دەست لە شۆڕش بشۆن و چاوەڕێ بن تا بە دەردی خوا دەمرێ.. پاشان من گرەوم لەسەر ژیان و مەرگی کەستان نەکردووە، فاڵچیش نیم تا رەملی ئەوی لێبدەم تا سەرکەوتنی کوودەتاکە کێ دەژی و کێ دەمرێ..!**).

پیرەی باخەوان لە رێی خزمەتکارو دەرگاوان و کارەکەرو جلشۆرو کۆنە باخچەوان و ئاشپەزەکانی سەرۆکەوە، لە رێی ئەو منالانەی کە هۆگری پیرەی باخەوان بوون، لە کوڕو کچانی سەرۆك، لە رێی ئەو منالانەی کە هاوزای منالەکانی سەرۆك بوون لە قوتابخانەدا.. دەبوو پیرەی باخەوان رێ بۆ سەرکەوتنی کوودەتاکە خۆش بکات، سەرۆکیش زۆر هەوڵی دا کە منالەکانی پاشگەز بکاتەوە.. ئاخر کەروێشك و کۆشکیان نەوتووە، حەیوانێکی هیچ و ترسنۆکە، گۆشتەکەی لیقنە و خاك درێشە و باخچەکان وێران دەکەن.. نەخێر.. بێهوودە بوو.. وای لێهات سەرۆك خولقی پیاسەی ئێوارانی ناو باخچەکانی نەمێنێ، چیمەنەکان تا دەهات لێرە و لەوێ گەڕتر دەبوون، بە هەر چواردەوری کورسی و مێزی سەرۆکدا لە زیقەزیق و راوڕاوێن نەدەکەوتن، بۆ هەرکوێ دەچوو ساتمەی لە کەروێشك دەکرد، لە

خـەمی وێرانبـوونی گـوڵو چیمەنەکانی شـەڕی بـە پاسـەوانەکانی خــۆی دەفرۆشــت، حەزیــشی نــەدەکرد منداڵــەکانی بەیەکــەوە نووسـانو جوتبـوونی کەروێـشکە نێـرو مێیـەکان ببیـننو بـەدیار زانـی کەروێـشکە مێیەکانـدا دۆش دابمێـننو بۆیـان بگـرین ئـەو وەختەی وەك ژنی هیلاك بەدەم بەرەژانەوە دەنرکێنن، هێشتا لەناو هەلیکۆپتەرەکەدا بوو کە رووەو پایتەخت ئاسمانی شەق دەکرد لە خۆی دەپرسی ئاخۆ دەبێ کام لـە ژنو منداڵـەکانی دیکـەی لـەژێر داروپـەردووی کۆشـکی رمـاودا مـردبێتن؟ ئـاخۆ ئـەو هـەموو مـەلو ماسیو حەیوانانـەی نـاو قەفەزو حـەوزەکان چییان لێهاتبێ؟ ئـەو ســەدەها کەروێــشکە رەشو بــۆرو زەردو ســیامیو هاڤــانیو مەدغەشقەرییانەی کە ئەم حەزی دەکرد لـە فـەرووەکانیان کڵاو بۆ خـۆی دروسـت بکـا، ژنـی گـەورەو منداڵـەکانی لـە ترسـی غـەزەبی سـەرۆك هەناسـەیان لـەخۆ بڕیبـوو.. نقەیان نـەدەکرد، کـە چـاوانی سوور هەڵدەگەڕانو هـەردوو گۆشـەی لا لێـوی کـەفیان دەکـرد، هـی ئـەوە نـەبوو کـەس لەخۆیـەوە پێبکـەنێ، بگـری یـان لـەژێر لێـوەوە ورتەیەك بکا، لە ئاسمانەوە، لـەودیو پەنجـەرەی هەلیکۆپتەرەکـەوە سەیری خوارەوەی دەکرد، تا پایتـەخت لـەتاو ئـەو خوێنـەی بـەری چاوی گرتبـوو هـیچ کـام لـەو شـارو گونـدو شاخو دەشـتو دۆڵو رووبـارو دارسـتانانەی نـەبینی کـە بەسـەریاندا هەڵـدەفڕی، لــە دوورەوە وەدەرکەوت کە کۆشکی زۆر جوانو بەرزو بڵندی بەسـەر یەکدیدا رماوە، وەك کێوێکی هەوربڕ هەرەسی هێنابوو، بە دڵێکـی پــڕ لــە داخو قینــەوە شــەپازللەیەکی خێوانــدە پــەنا گــوێی فڕۆکەوانەکە تاوەکو هەلیکۆپتەرەکە بەلایەکدا لار بکاتـەوە تـاوەکو

باشتر لە داڕمانی کۆشکە نازدارەکەی وردبێتەوەو هەتا زووە بزانێ تا چ سەرو حەدێك کۆشکی شاهانەی داڕماوە.. نەدەبوو.. قەت نەدەبوو لەو کۆشکە دوور بکەوێتەوە، ئەوەتا لە یەکەمین گەشتی بۆ هاوینەهەوارەکان زەفەریان پێبردو نەیارەکانی خۆیان گەیاندە کۆشكو تەقاندیانەوە، دەبێ کەسانێکی زۆر نزیك لە کۆشك دەلیلی کوودەتاچییەکان بووبن، دەنا کێ زاتی ئەوە دەکا کۆشکی تۆکمەو دامەزراوی سەرۆك بتەقێنێتەوە؟ هەر لە ترسی پیلانگێڕان بوو کە چەندین دەعوەتی وڵاتانی ڕەت دەکردەوە، گەرەکیان بوو لە پایتەخت بێتە دەرێ تا دوژمنانی خوێنخۆری زەفەری پێ ببەن، ئەم بەوە بەناوبانگە کە چەندین وەچەی لە خیانەتکارانو هەڵقە لەگوێی بێگانانی نائومێدو دڵسارد کردبوو، ئەو دزو چەتەو تەماعکارانەی ناحەزانی سەرۆك لە دەرودراوسێ یارمەتییان دەدەنو لەودیو سنوورەوە بە چەكو تقافەوە پێ دزکە دەکەنو ناویان لە خۆ ناوە شۆڕشگێڕ، سەرۆك وەزیرانو هەرهەموو وەزیرەکانو پەرلەمانتارانو کاربەدەستە گەورەکانی دەوڵەت لە ترسو تۆڵەو غەزەبی سەرۆك بە چواردەوری کۆشکی داڕماودا هەڵقاوهەڵق بازنەیەکیان دروست کردبوو، نەیاندەوێرا شۆڤڵەکان بخەنە گەڕ، ژنی دووەم یان دەیەمی سەرۆكو منداڵەکانی لەژێر ئەو داروپەردووەدا دەربهێنن، کە سەرۆك لە دوورەوە دەرکەوت خۆیان غەمبار کردو پەیتاپەیتا ئەوەندەی گەڵوگیپاڵ بیهێشتبا دەنووشتانەوەو لەو داروپەردووە نەوی دەبوونو وەلایان دەدا وەك ئەوەی بەدوای گەنجینەیەکدا، گەنجینەیەکی ونبوودا، بگەڕێن، هەرهەموو پیاوانی دەوڵەتی لە ترسان وەك

کۆمەڵێك منالّی گوناهبار رووخساری خۆیان لەو دەشاردەوەو بە هەڵگرتنەوەی خشتو بەردەکان تەواو خۆیان سەغڵەت کردبوو، هەر لە دوورەوە هاواری کرد:

(واز لەو دارو پەردووە بێنن مالۆسینە..).

هەرهەموو شەلاڵی ئارەقە خۆیان کێل کردەوە، وەك پرسەدار دەستیان لەسەر یەك داناو سەرکز لە بەردەمیدا وەستان، کەسیان زاتی نەدەکرد سەیری ناوچاوی سەرۆك بکات، دوو بلێسەی سوور لە چاوانی دەپرژاو ئەو ناوەی دادەگیرساند، سەدەها گاردی کۆماری بە کلاشینکۆفی سوارەوە چواردەوری کۆشکە رماوەکەیان ئاوەدان کردبۆوە، پەنجەکانیان لەسەر پەلاپیتکە وەك رەوە سەگێکی هەوشاری بە چواردەوری خۆیاندا دەیانڕوانی، سەرۆك لێیان نزیك بۆوە وەك ئەوەی بۆنیان بکاو بزانێ کامیان گوناهبارە.. هاواری کرد:

(سەرهەڵبڕن ملکەچینە.. ئەم کۆشکە چۆن رما؟ ئێوە لە کوێ نوستبوون؟ بەشەرەفم هەرهەمووتان تڕۆ دەکەم).

هەندێکیان بە ترسەوە، ملیم بە ملیم، سەریان بەرز کردەوەو لە بۆشایی ئاسمان رادەمان، نەك ناوچاوی سەرۆك.

(لاڵن.. بۆ قسە ناکەن؟).

بە چەند رستەیەکی تێکەڵو پێکەڵ زمانی سەرۆك وەزیران تەتەڵەی کردو جێگری سەرۆك بۆی تەواو کرد:

(قوربان کەروێشکە لەعنەتییەکان..!).

هەردوو شادەماری لاملی رەپ بوونو بە قیژەیەك کە وایکرد چەند وەزیرێك خۆیان تەڕ بکەن:

(کەروێشکی چی بێ غیرەتینە.. تێکچوون؟).

(گەورەم.. گەورە ئەندازیارێکی کۆشك دەڵی بنکۆڵکردنی بناغەی کۆشك لەلایەن سەدەها کەروێشکەوە بۆتە مایەی رووخانی..!).

وەك مامۆستایەکی تووڕە کە لە قوتابییەکی تەمبەڵ نزیك بێتەوەو بیەوێ گوێی رابکێشێ، لێی نزیك کەوتەوە، سەرۆك وەزیران لە ترساناو بە پەلە پارچەکاغەزێکی لە گیرفانی چەپی چاکەتەکەی دەرهانی، وەها شپرزەبوو کە تا دۆزییەوە هەرهەموو گیرفانەکانی پانتۆڵو چاکەتەکەی پشکنی.. بەدەم تەتەڵەکردنی زمانەوە کەوتە خوێندنەوەی بەشە گرنگەکەی راپۆرتەکە کە گەورەی ئەندازیاران ئامادەی کردبوو:

(قوربان.. ئەوەتا.. وەك دیارەو دەبینی کە لە سەد لاوە کەروێشکەکانت کۆشکەکەیان بنکۆڵ کردووە، هەر کەروێشکێك بە پێی ئەندازەیەکی تەواو دەتوانێ تا مەودای شەست مەتر خاك بدرِێ، شەست سەد مەتر بەهەر لایەکدا، یانێ بە پانتایی پێنج هەزار مەتری چوارگۆشە، ئەگەر هەر کەروێشکێك بترسێ، لەوەش قووڵترو درێژتر ژێر خاك هەڵدەدرِێ، بۆ هەمیشە ژمارەی قۆرت و کۆندرِەکانیش بە ژماردن بیژمێری پێنج بەقەد ژمارەی کەروێشکەکان، وەك زانیمان لەم کۆشکەی جەنابت پتر لە سێ سەد کەروێشکی تیابووە، کەواتە بە پانتایی هەزارەها مەتری چوارگۆشە زەوییان هەڵدرِیوە..).

سەرۆك لە داخی ریزکردنی ژمارەی کەروێشك و لێکدانی بە ژمارەی ئەو مەترانەی لە خاکی ژێر کۆشکەکەی هەڵکۆڵراون پاڵێکی بە سەرۆك وەزیرانەوە ناو پشتاوپشت رەتی بردو لەسەر کەڵەکەبەردەکانی پاشماوەی کۆشکی دارِماو قونی دادایەوە.. بە

غەزەبێکەوە وتی:

(خیانەتی ئەو ئەندازیارانەی تیایە کە نەخشەی کۆشکەکەیان بۆ دارشتووم، بەشەرەف هەرهەموویان هەڵدەواسم، کۆشکێك بێ و کەروێشك بیڕمێنێ.. دەبێ چ ساختەو فێڵێك لە بناغەکەی کرابێ؟).

هەر لەسەر کەڵەکەبەردەکان روونیشتبوو، نەیدەوێرا لە ترسی تووڕەیی سەرۆك هەڵبستێتەوە سەرپێ.. لەبەر خۆیەوە وەك کەسێك ببۆڵێنێ دووبارەی دەکردەوە:

(قوربان فەرمانم دا هەرهەموو ئەندازیارەکان بگرن و بخرێنە بەردەم لێپرسیوەوە).

(هەرهەموو ئەوانەش بگرن کە وایانکرد منداڵەکانم حەز بە کەروێشك راگرتن بکەن..).

(قوربان لەمەدا گوناهی باخەوانەکانە).

(لەداریان بدەن..!).

(ئاشپەزەکانیش..؟).

(ئەوانیش..!).

(قوربان.. دڵنیاش بە لەوەی کە دوای سەفەرەکەی جەنابتان کەسێك لە خانەوادەکەی بەرێزتان لەو کۆشکەدا نەبووە، هیچ کام لە ژن و منداڵەکانت زەرەرمەند نەبوون.. بە پێی ئەو زانیارییانەی لامانە هەرهەموو لایەك شوکر سەلامەتن..!).

شێتانەو بە دەست و پەنجەیەکی لەرزۆکەوە چروتێکی لە پاکەتەکەی بەرباخەڵی دەرهێنا و وەزیری تازەی تەندروستی فریا کەوت و بۆی ئاگر دا.. دوای مژێکی قووڵ و بەباکردنی دووکەڵێکی چڕ.. پرسی:

(ئەی کۆشکەکانی دیکە.. خۆ هەرهەموویان بوونەتە کولانەی

کەروێشکەکان..؟).

(قوربان چەندە فریا کەوتبین هەموو کەروێشکەکانمان کۆ کردوونەتەوەو لە چەندین قەفەزدا بەندمان کردوون.. چاوەڕێی فەرمانی جەنابتانین..!).

(سەرۆکی ئاژەڵان.. من دەمەوێ بزانم کۆشکەکانی دیکەش لەوەدایە بڕمێن؟).

(گەورەم.. یەکە ئەندازیاری کۆشك کە ئەویش وا لە بەندیخانە مەترسیی ئەوەی هەیە کە یەك دوو کۆشکی دیکەش بڕمێن..!).

(دەچێتە عەقڵەوە ترسنۆکترین حەیوان.. سێ سەد – چوار سەد کەروێشك کۆشکێك.. کۆشکێکی وا شاهانە بڕمێنن؟ هەبێو نەبێ پیلانو کوودەتای دوژمنانە..!).

(گەورەم چاوەڕێی فەرمانی جەنابتانین.. بە چی فەرمان دەردەکەی؟).

(هەڵواسین.. هەرهەموو ئەو ئەندازیارانەی نەخشەی کۆشکێکی وا فشۆڵیان بۆ داڕشتم کە پێکۆڵی چەند کەروێشکێك بیڕمێنێ.. هەرچی کەروێشکی ناو قەفەزەکان هەن سەریان ببڕن.. بیانکەن بە خۆراکی سەگەکانم، ڕێویو گورگەکانم.. لە نێو شاخو داخو لە پێدەشتەکاندا راویان بکەنو بیانکوژن، با توخمی ئەو حەیوانە هیچە ببڕێتەوە.. مەهێڵن چیتر لە بازاڕ کڕینو فرۆشتنی لەسەر بکرێ، نامەوێ وێنەشی لە هیچ شوێنێکدا بمێنێ، خۆ دەکرا لێرە بمو بەسەرمدا بڕمێ.. وەرە لە دەیەها کوودەتا قورتارت بێ کەچی کەروێشك کۆشکت بەسەردا بڕوخێنێ.. ئەوەیان دەبووە مایەی گاڵتە پێکردنی هەرهەموو دوژمنانو نەیارانم..).

ئیـدی دوای فـەرمانی سـەرۆك لـە وڵاتـدا بـوو بـە هـەڵلاو قـاو..
راوەدوونـان و كوشتن و سـەربڕینی كەروێشكە ماڵی و كێوییـەكان،
راوچـییەكان وازیـان لـە راوی ئاسـك و بزنـەكێوی و كەڵـەكێوی و
كـۆترو پـۆڕو قـەتێ و شـەهێن و دووبـرا هێنـا، سـەدەها تـانجی و
توولەیان خستە دوای كەروێشكە ترسنۆكەكان، فەرمانی سـەرۆك
ئـەوەبوو كـە هەرهـەموو كەروێـشكەكانی نـاو كۆشـكەكانی سـەر
بڕێن و بەسەر هەژارانی پایتەختدا دابـەش بكرێ و ببـێ بـە خێـرو
سەدەقەی سەلامەتیی سەری سەرۆك، ئەوەش وا دەكا بۆ ماوەیـەك
هەژاران بۆ سەرۆكی پایەدار دەست بە دوعاوە بن، خـەڵكی عـەوام
نەیانـدەزانی ئـەم مەیلـەی سـەرۆك بـۆ قڕكردنـی كەروێشكەكان لـە
پـای چـی هـاتووە، سـەرۆك هەڕەشـەی لـە هەرهـەموو وەزیرەكـان و
پەرلـەمانتاران و كاربەدەسـتان كـرد كـە نـاكرێ لـەلای ژنەكانیـشیان
بــاس لــە كوودەتــای كەروێــشكەكان بكــەن، هــەر بــەوانیش
داروپـەردووی بەسـەر یەكـدی داڕمـاوی كـۆ كـردەوەو وەلای دان..
دەبـوو بـۆ شـتە دەگمـەن و گرانبـەهاكانی نـاو كۆشـك بگـەڕێن و
بەوپــەڕی دەســتپاكییەوە بخرێنــەوە بەردەســتی ســەرۆك،
دەنگوباسـی راوچـییەكان و سـەربردەكانی كـۆن و تـازەی بـەزم و
رەزمـی راووشـكار لـە هـەموو كـۆڕو كۆبوونـەوەو دانیـشتنێكی
چـایخانەو دیوەخانـەو نەخۆشـخانەو قوتابخانـەو تیاترۆخانـە
وێردی سەر زمانی گەورەو بچوك بوو، هەرهـەموو دەستەڵاتدارانی
سـوێند دا كـە نـاكرێ بـاس لـە رمـانی كۆشـكی گـەورە بكـەن، هـەر
كاربەدەستێكی دەوڵـەتی، هـەر وەزیـرو جێگـرو بەڕێوەبـەرێك بـۆی
هەیە لە خـەزێنەی دەوڵـەت پاداشـتی بـاش بـدا بـە هـەر كەسـێك كـە
بەڵگـەی هـەبێ كەروێشكێكی كوشـتووە، راو كـردووە، خـواردووە،

سووتاندووە، بەند کردووە، مەزن و منداڵ بۆ راوی کەروێشکێکی کێوی بەو دەشتودەرو هەردو کێوەدا بڵاو ببوونەوە، وای لە هێرشی توولەو تانجییەکان و پەلاماری سەگە لمووز خوێناوییەکان، تەقەی تفەنگ و شەقژنی ساچمەزەن دەنێو دۆڵ و کێوەکان، قروسکەو نووسکەی سەگی هەوشارو مل شکاندن و نرکەو ناڵەی خنکاوی کەروێشکە بەستەزمانەکان، ئەسپسوارەکان بە سینەی پڕ لە شکۆو فیزێکەوە دەمەوئێواران دەڕژانەوە ناو کوچەو کۆڵانەکان، هەریەکەیان چەندین کەروێشکی خوێناوی بە لاتەنکێشی ئەسپەکەیەوە شۆڕ کردبۆوە، وەها خوێناوی کە هەر چوار پەلی ئەسپەکانیان لە خوێندا سوور دەبوون، سەردەمی قایشی کەسکی داکوتراو بە هەڵقەو زنجیر گەڕابۆوە بۆ هەڵواسینی نێچیرەکان، وای لە تەقینی کەللەسەری کەروێشکە گوێ پانەکان، هەر راوچی بوو بە فیزەوە لە ئەسپەکەی دادەبەزی و هەردوو گوێی درێژی کەروێشکێکی خوێناوی دەگرت و بەرزی دەکردەوەو دەرودراوسێی پێ سەرسام دەکرد، لە رێگەوبانەکانی دەرەوەی شارەکان هەمیشە لاشەی کەروێشکی فلیقاوە بەسەر جادەوە تێکەڵ بە لاشەی گەنیوی پشیلەو سەگەکان دەبوو، لەو دەشتودەرەدا گێژەلووکەو گەردەلوول و تەپوتۆزی راوچییەکانی لە یەکدی بزر دەکرد، بە هەڵە چوار راوچی بریندارو دووانیش لەو هەرای راووشکارەدا کوژران، گەرچی هێشتا ناوەڕاستی هاوین بوو کەچی کەروێشکەکان لە ترسی رۆحی خۆیان لە جووتبوون و زاووزێ کەوتن، گریان و پاڕانەوەی منداڵەکانی سەرۆك وای نەکرد دڵی نەرم بێ و ئەو هەڵمەتی قەتلوعامەی کەروێشکەکان رابگرێ، غارغارێنی ئەسپ و گڕکەوتنەوە ئەو وەختەی ناڵ دەیدا لە

بـەردەلانی خـاکێکی رەقـەنی و حیلـەو پڕمـەیان دڵـی لـەرزیوی کەروێشکەکانی لە ریشەوە هەڵدەکەند، راوچی لە ناڕاوچی جیا نەدەکرایـەوە، هەرکامـەیان بووایـە بەسـەر هـەر حـەیوان و پەلەوەرێکی دیکەدا بازی دەدا، بەسەر هەر نێچیرێکدا و نیشانەی لە کەروێشك دەگرتەوە، هەموو کون و کەلەبەرێك دەگەڕان، کونە شاخ و ئەشکەوتەکان، هەردو وەردو دۆڵەکان، جەنگەڵی چڕو نێو دارو دەوەن و زەبەندو دارستان و قامیشەلان و بێشەلانەکان، هەر پەناوپێچێك، هـەر کـونێکی دەمکـراوە لـە خاکـدا کـە نـەك هـەر کەروێشکێکی پێوە بچی، بگرە گەر مشکێك بتوانێ خۆی تیا مەلاس بدات.. سمۆرەیەك.. دەیانپشکنی، جۆرەها ماشێن لەو ئاقارانـەی ولاتـدا تـۆزو دووکـەڵیان جێدەهێـشت، باوکـان منالەکانیان فێر دەکرد کە چۆن چۆنی تەڵەو فاقە بنێنەوە، گەنجە ملهوڕەکان خۆشییان لێدەهات بە ترەترِی ماتۆڕەوە بکەونە دوای کەروێشکە زەندەقچووەکان، چ رەشەڕاوێك بوو.. کۆنە راوچی و تفەنگچی هاتنەوە مەیدانێ، تفەنگەڕەشـەکەو تفەنگەشـینکەو ساچمەزەنی فڕێدراو لە نێو گەنجینەو سەرتاقەکان چەور کرانەوە، بازو شەهێن و هەڵۆو دووبرا فێرکران هەر بەدەم فڕینەوە چڕنووق لـە پـشتەملی کەروێـشکەکان گـیر بکـەن و بـەرەو ئاسمـان هەڵیانفڕێنن و دڵڕەقانە دەنووك لە کەللەسەریان بدەن و لە حەواوە هەڵیانبدەنـە خـوارێ، شاخنـشینەکان ژێـر کـەپرو سـاباتەکان دەگـەڕان، دەشـتەکییەکان ژێـر دەوارەکـان، شـوورەیی بـوو راو نـەزانی و لـە پـارێزی نێچیردا وت و وریـا نـەبیت، یـەکێك پـارێزی بدۆڕاندبا و کەروێشك لە بەردەستی قورتار بووایە.. لە سەد لاوە جرتیـان بـۆ دەکێـشا، مەشـقی راو بـۆ تـازە راوچییەکان ببـووە

مەشقی نیشانەگرتنەوەو نیشانەشکاندن: من تەختی تەوێڵی ئاگر دەدەم، من سینگوڕکی، من چاوی چەپی، ئەوەیان هونەر نییە.. من نیشانە لە گوێی راستەی دەگرمەوەو وا دەکەم گوللە لە گوێی چەپییەوە دەربچێ، ئەسپسوار ئەوەیە پێشی لێبگرێ‌و لەو خۆشبەزتر بێ‌و بە سمی ئەسپەکەی نێچیر بشێلێ، وای.. چی رق‌و کینە دەرهەق بە سەرۆك هەبوو.. راوچییەکان‌و تفەنگ بەدەستەکان بەسەر کەروێشکەکاندا رشتیان، راوچییەکان فریا نەدەکەوتن تانجییەکانیان رست بکەن، چەندین لەوان کە سەگ‌و تانجییەکانیان ماندوو دەبوون‌و بە کەروێشکە خۆشبەزەکان رانەدەگەیشتن.. لە داخانە تانجی‌و سەگەکانیان دەکوشتن، تانجی تەمبەڵ‌و وەستۆك بۆ هەر سوارو راوچییەك مایەی شەرمەزاری بوو، کوڕیژگە زۆر هارو چەتوونەکان خاکیان هەڵدەدڕی.. ئەوە خوایە چەند بەچکە کەروێشکێکیان دەست بکەوێ، رەشەمێ بوو.. کەچی تازە مێیەکانیان بە فاڵ دەهاتن‌و لەتەك نێرەکان خۆیان دەگرخاندو فریای خۆهەڵتێسوون‌و بۆن پێوەکردن نەدەکەوتن کە لەناکاو شەقژنی گوللەو هەیاهووی راوچییەکان لێکی دەکردن، ئەوانەشی کە فریای جووتبوون‌و ئاوسبوون دەکەوتن، بەدەم غارغارێنێ‌و هەڵات هەڵاتەوە، بەدەم ترس‌و تۆقین لەو رەشە راوەوە یان هەتاوی گەرم‌و بێئاوی دەیکوشتن، یان بەدەم نرکەو ناڵەی ژان‌و زانی کتوپڕەوە بە درێژایی رێگاکان‌و تا ناووك پچڕانی کەروێشکە تازەبووەکان خۆڵ‌و بەرد سوور دەبوون لە خوێناو، یان دەکەوتنە بەر کەڵبەی تانجی‌و سمی گڕاوی ئەسپەکان، بەجێ دەمان بێچووە کەروێشکی لە خوێنگەوزیو لەنێو دارو دەوەنان، بێئاگا لە خۆیان دەنێو دەغڵ‌و بن تەڕاش‌و ژێر

تاشـەبەردەکان راوچـی و سـەگەل و تـانجی و توولـەکان دەگەیـشتنە سـەریان، لـەناکاو گوللەیـەك خـوێن و گۆشـتی دوو کەروێـشکی تێکئـاڵاوی تێکـەڵ دەکـرد، چ دڵڕەقانـە کوریژگـەکان دەنێـو ئـەو هەردو شاخ و کێوەدا چیلکەو داریان کۆ دەکردەوەو لێرەو لەوێ ئاگریـان دەکـردەوە، کوتـە گۆشـتی کەروێـشکیان دەخـستە سـەر بەردە داغبووەکـان، لـەو گۆشتە لیقن و هەلاهەلایـە تێـر نـەدەبوون، هەواڵی ئەو رەشە راوە دەگەیشتەوە بارەگـای سـەرۆك، ئـەمیش بـە خەندەیـەکی شـاهانەوە دەیـوت: ئەمـەیان باشـترین بەڵگەیـە کـە بیسەلمێنێ کۆمـەڵانی خـەڵك چـەندە گوێڕایـەڵن و چـەندە دڵسۆزی فەرمایـشتەکانی مـنن، خۆشەویـستیی ئـەوان بـوو لـە دەیـەها کوودەتــا رزگــاری کــردم، ســەرۆك بیــستی کــە منداڵــە خۆشەویـستەکانی وڵات، نـەوەی دواڕۆژ، ئـەو کـون و قـوژبن و کۆندڕانـەش بـە دووکـەڵ قـانگ دەدەن کـە گومـانی خۆشـاردنەوەی کەروێـشکی لێبکـرێ، دەروازەی (دەسـتگای پاداشـتی سـەرۆك) کراوەبوو، هەواڵی رەشەڕاوو قڕکردنی کەروێشکەکان بۆ دەربـاری سـەرۆك خۆشـترین هـەواڵ بـوو، وەك خەرتـەل بـاڵی لێکـدەداو سوێندی دەخوارد کە هەرهـەموو نـەیاران و دوژمنـان بـەو قەهرەوە بکـوژێ، فـەرمانی دەرکـرد کـە دوای ئـەوەی کەروێـشکێك لەسـەر خاکی وڵاتدا نامێنێ، مەرجە چی وێنەو باس و خواسی کەروێشك هەیە نـەمێنێ، بڕیـاری دەرکـرد کـە لـە چیرۆکی منداڵانـدا شـوێنی رێـوی بگرێتــەوە، ببــێ بــە نموونــەی حەکایــەتی ترســنۆکی و سپڵەیی و بەدنمەکی، دواجار، لە دوای سێ مـانگ لـەو رەشـەڕاوە دڵنیـا کـرا کـە تـوخمی ئـەو حەیوانـە قـڕ کـراو مەگـەر لـەودیو سـنوورەوە پـێ دزکـە بکـەن و بپەڕنـەوە.. کـە دیـارە بـۆ ئەوەشـیان

راوچییان لە بۆسە دان، دوا بەزمی قەلاچۆکردنی کەروێشکەکان بە لە سەرکارلابردنی وەزیری پەروەردە کۆتایی هات، سەرباری ترۆکردنی بەڕێوەبەرێکو مامۆستایەکی (زیندەوەرزانی) کە بێئاگابوون لەوەی قوتابییەکی تەمبەڵو رق ئەستوور لە مامۆستاکانی، لە پۆلی دووەمی ناوەندی راپۆرتێکی بۆ خودی مەکتەبی سەرۆک نووسی بوو، تیایدا ئاماژەی بەوە کردبوو کە لە کتێبی زیندەوەرزانی سێ لاپەڕە باس لە زاووزێکردنی کەروێشک دەکاو لانەبراون، ئەوەش جگە لە بێئاگایی وەزیری پەروەردەو کەمتەرخەمیی بەڕێوەبەرو بێباکیی مامۆستای زیندەوەرزانی هیچی دیکە ناگەیەنێ، گەورەترین پاداشتی کۆشکی کۆماری بەر ئەو قوتابییە دڵسۆزە کەوت کە سەرۆک خۆی تەرخانی کردبوو، جگە لەوەش رۆژنامەو گۆڤار نەما گفتوگۆی لەگەڵ ساز نەداو وێنەی بلاو نەکاتەوە، بەڵێنی پێدرا کە ئامادەیی تەواو کرد هەر کۆلێژێك کە ئەم هەڵیدەبژێرێ: ئازادە.

دواجار لە پاداشتی ئەو قوتابیەش گەورەتر ئەو پاداشتە دەگمەنو نهێنییەی سەرۆك بوو کە کەس نەیدەزانی دەبێ چی بێ.. دەبەخشرا بەو کەسە عگیدو.. ئەو راوچییە جوامێرو نیشتمانپەروەرەی کە پیرە باخەوانی لێکەوتەو بەدنمەكو خیانەتکار بدۆزێتەوە، چونکە هەرهەموو ئاشپەزو کارەکەرو باخەوانەکانی دیکە بەر لە بەندکردنو هەڵواسین سوێندیان خواردبوو کە پیرەی باخەوان هانی دان یەکەم کەروێشك بێننە ناو کۆشك، هەر بە فیتی ئەو باخەوانە خڵەفاوە فریویان خواردو کەروێشکیان لەلای منالەکانی سەرۆك خۆشەویست کرد، ئیدی لەو رۆژەوە راوچییەکانو پیاوانی بێئیشو کار، هەرزەکارانی خێر

لەخۆ نەدیو تا سەر سنوور دەڕۆیشتن و بە دوای پیرەی باخەواندا دەگەڕان، هەرکەسەو بۆی هەبوو ماڵی دراوسێیەکەشی بپشکنێ، دەرگای هەموو ماڵەکان کرابوونەوە، تۆڵازو لاوە ملهوڕەکان، پاسەوانانی کۆشک، پیاوانی ئاسایش لە پاش مەستبوون نیوەشەوان هەڵیاندەکوتایە سەر ئەو ماڵانەی کچی جوانیان هەبوو.. گوایە خەبەر هاتووەو پیرەی باخەوان لە یەکێك لەو ماڵانەدا خۆی حەشار داوە، دواجار دەنگۆیەك بڵاو بۆوە کە بە نەخشەو پیلانی پارتیزانە نەیارەکان پیرە باخەوان لەناو یەکێك لە ئەشکەوتەکان خۆی شاردۆتەوەو سەدەها کەروێشکیی لە دەورەو جگە لە دەیەها مناڵەورتکە کە ناویان لەخۆ ناوە (کۆمەڵەی لاوانی خەباتگێڕ)، کە دیارە دواجارمانەوەی ئەو کەروێشکانەو مناڵەورتکەو پیرەی خیانەتکار ژان دەخاتە دڵی سەرۆکەوە، هەواڵی ڕەشەڕاوی کەروێشکەکان لە دڵی پیرەی باخەوانی داو بە تەواوی نەخۆشی خست، دەگریاو بەدەم وڕێنەی سەروەختی گیانەڵاوە دەیوت:

(**خودا لە سزای کوشتن و بڕینی ئەو هەموو کەروێشکە بەستەزمانانە لێم خۆش نابێ..!**).

دواجار پارتیزانەکان هاتنە کنی و تکایان لێکرد کە هەتا زووە ئەو ئەشکەوتە بەجێبێڵێ، چونکە خەریکە هێرش و گەمارۆی پیاوانی سەرۆك و ڕاوچییە خۆفرۆشەکان بە سەدەها هەڵقەو بازنە بەدەوری حەشارگەی پارتیزانەکان و ئەشکەوتەکە هەروا دێ توندترو نزیکتر دەبنەوە، پیرەی باخەوان، غەمگین و دۆڕاو لە دوای هەرەس و نوشوستی کوودەتای کەروێشکەکان، بە یاوەری پیرەژنەکەی خۆی کێل کردەوە، پاش عەزابێکی زۆر هەستایەوە

سـەرپێ، هـەر بـە دەسـت ئامـاژەی کـرد کـە بیبەنـە دەرەوەی ئەشکەوتەکە تـا هەوایـەکی پـاك هەڵمـژێ، تکـاو پاڕانـەوەی پیـاوە تفەنگ بە دەستەکانی چواردەوری بێهوودە بوو، پیرەی باخـەوان سوێندی خوارد کـە یـەك هـەنگاو لەگـەڵ ئـەو پیـاوە ملهووڕانـە ڕێ ناکاو خۆی تەسلیمی قـەدەر بکـا، ناچارو نائومێدانـە دەبـوو دوا پیلانگێـڕو نەخشەکێـشی بیـستو یەکـەمین کوودەتـا بـە تـەنیا جێبهێڵن، خۆیو پیرەژنە ددان کەوتووەکەی کە لـە پیریـدا دووقـەد نوشتابۆوە، ئەو پیرەژنە کەڕو لاڵـەی تێنەدەگەیشت لـە پـای چـی مێردەکەی لـە کۆشـکەکانی سـەرۆکەوە گەیشتە نـاو ئەشـکەوتێکی سەر سنوور، دەبوو تا زووە شۆڕشگێڕەکان خۆ بگەیەننە ئەودیو سـنوور، هەرهـەموویان دوا ئاوڕیـان لـەو چـیاو دۆڵو ڕووبـارو لێرەوارو دارو بەردو پنچکی ئەو ناوە دایەوە، دوا ئاوڕ لـە پیرە باخـەوانی سـەر لـە گـوێی گـۆڕدا لـەرزیو کـە هـەر دەتـوت مێـژووی شـۆڕشو خـەونێکی پـیرەو پـەڕ بـە پـەڕی ڕزیـوەو ڕەشـەبایەکی سەرشێت بـەو نـاوەدا بـڵاوی دەکاتـەوەو بەناو ئـەو دارودەوەنـەدا بزری دەکا، دواجار سێ چوار کەس مانەوەو تکایان لێکرد کە واز لـە کەللـەڕەقی بێنـێو دوایـان بکـەوێ، کەچـی ئـەم خـامۆشو غـەمگین، هـەردوو دەسـتی لـەرزۆکی خـستە سـەر هـەردوو کڵاوەی ئەژنۆی، وەك ئەوەی کێوێك بەسـەر شـانییەوە بێ گـران قورسـایی لەشـی لاوازیـی خـستە سـەر هـەردوو قاچـە بـێ ماسـولکەو باریکەکانیو دواجار توانی خۆی لەسەر چیچکان ڕابگرێ، نیگـای لێڵو وێڵـی بەسـەر ئـەو دۆڵـەی بەردەمیـدا هەڵفڕانـدو لـە بـەردەمی خۆیـەوە دەیبۆڵانـد، تـا دەهـات هـاوارو تکـاو پاڕانـەوەی پارتیزانەکان لە گوێیدا دوور دەکەوتەوەو دەمرد.. گرەگرێ تانكو

زرێپۆشەکان نزیکتر دەبۆوەو زەمینی ژێر پێ لەرزیوەکانی پیرەی باخەوانی دەلەرزاند، تا دەهات دەنگو هاتو هاوارو زەنای راوچییەکانو سەربازانو پیاوانی سەرۆك لە گوێیدا ژاوەژاوێکی دەخولقاند، قروسکەی تانجیو وەڕینی سەگەلی هار هەوای خستبووە سەر لەرزەلەرز، بێباکانە خۆی دایە بەر هەتاوو دەیویست بۆ دواجار لە شینایی ئاسمان رابمێنێ، زۆر خۆشیی لێدەهات کە خۆرەتاو هێدی هێدی تەزووی ساردی نێو دەمارەکانی دەکوشت، ئەم هێشتا نەیدەبینی کە سەربازانو راوچییە خۆفرۆشەکانو پیاوانی پەرۆشی تۆلەی سەرۆك لە گردەکە پەڕینەوەو کەوتنە نێو دۆلی بەردەم ئەشکەوتو بن دارو بەردیان دەپشکنیو.. دەگەڕان، تا دەهات هاشو هووشی بالی شەهێنو بازو هەلۆو دووبرا ئاسمانی پڕ دەکرد لە هەراو لە گوێی تەپی پیرە باخەواندا سەدەها سەگو تانجی دەیانلووراند، دوو ریز فرمێسك رژانە سەر هەردوو روومەتی چالیو دەنێو چرچو لۆچەکاندا قەتیس مان، لە دلی خۆیدا وتی:

(**ئیدی هەقە لە تۆلەی خوێنی کەروێشکە بێ گوناهەکان من ببمە خۆراکی سەگەکان..!**).

چاوانی کزی هەلبڕیو پڕبەدل لە شینایی ئاسمانی روانی، کتوپڕ بینی هەلۆیەکی زلو گەورۆنەو بال بلاو وا بە ئاسمانەوە، بازنە دوای بازنە رەسم دەکا، هەر جارەو بەلایەکدا بال نەوی دەکا، بە دەستی چەپی زۆر لەرزۆکی سێبەری لە چاوانی کزی کردو روانی وا هەلۆی تاین بۆتە پێشەنگی سەدان هەلۆو بازو شەهێن، رووەو ئاسمان بلند دەبۆوە، فڕندە لەعنەتییەکانی دیکەش بە دوایدا قەتارەیان دەبەست، لە بن پەڕەکەی ئاسمانەوە

باڵی کووڕ دەکردەوەو زۆر خێراو تیژ وەك تیرێك لە کەوان دەرچیّ و هەوا شەق بکا، لەبەر دیدەی پیرەی باخەوان، شپرزەو حەپەساو، چنگی لە کەروێشکێك گیر کردو هەڵیگرت، هەر دەتوت بۆ مەزاق بە حەوادا بەرزی کردەوەو پاشان فڕێیدا، بۆ یەکێکی دیکەیان خۆی نەوی کردو سێ چوار جاران بە دەنووك لە پشتی ملی داو راوەدووی نا، لە خۆڵو تۆزی ئەو ناوەی وەردا، کەروێشکی تۆقیو رەتی دەبردو سەرو مل شکاو کوێرانە بەر دارو بەرد دەکەوت، پیرەی باخەوان گران سەری بەرزو نزم دەکردەوەو بە راستو چەپدا ملی با دەدا، هەڵۆو شەهێنو بازەکانی دیکە بە چواردەوریدا دەرەقسینو گەمارۆی کەروێشکەیان دەدا، هەڵۆکە پێشی لێگرتو بە دوو دەنووك کە لەسەر یەکدیو زۆر شێتانە وەشاندی هەردوو چاوی کەروێشکەکەی زامارو کوێر کرد، هەڵۆو بازە لەعنەتییەکانی دیکە لەگەڵ کەروێشکە تۆقیوەکانی ئەو ناوە کەوتنە گەمەی مەرگ، یەکەمین کەروێشکی کوێر سەری لێشێواو بە نێو بەردەلانێکی رکو خزدا غل بۆوە، هەڵۆکە نەیهێشت لەوە پتر رەت ببا و بۆی نیشتەوە، کەروێشکی تاین کەوتە سەرپشتو هەڵۆکە بە زەبری دەنووکی تیغ ئاسای ورگی هەڵدڕیو بە هەردوو چنگ بەرزی کردەوەو ریخۆڵەو ناوهەناوی رژاوو خوێناوی بەسەر خۆڵو بەردەلانو بەناو ئەو دارو دەوەنو پنچکانەدا بڵاو کردەوە، پیرەی باخەوان سەری بەرز کردەوە، لەتاوو حەژمەتی ئەو دیمەنە جەرگبڕە هەردوو چاوانی خۆی گرت، بێگومانبوو لەوەی تاوێکی تر چی کەروێشکی لەو ناوەدا هەبوون دەکەونە بەر کەڵبەو ددانی سەگەلو تانجییەکان، چ خەمو قەهرو حەسرەتێك بوو بازو هەڵۆکان سکیان هەڵدڕنو چاوانیان هەڵکۆڵن، کە چاوانی کردەوە

ئەو دۆڵەی بەردەمی و چی زورگ و گردو تـەلانی ئـەو نـاوە هـەبوون ڕەش دچوونەوە لە زەلام، لە ئەسپسوارو سەگ و توولـەو تـانجی و دەیــەها کەرویـّشکی مردارەوەبـوو، چ نزیـك و چ دوور، سـکدڕاو دەنێو چنگی خوێناویی هـەڵۆو بازەکان، پیرەژنەکەشی بە تـرس و شـەرمی سـەردەمی جحێڵـی لـە پـشت مێردەکەیـەوە وەسـتابوو، هەردەتوت تاریکی زارکی ئەشکەوتەکە کە دەمی کردبۆوە گەرەکی بوو قووتی بدا، هاوارێك لە قورگی تاسـاو خنکا کە بینـی لـەناکاو پیرەمێـرد پەلـەواژ بـۆوەو کەوتــە سـەرگازەرەی پـشت، پـیرەژن نـەیزانی کسپەیەك لـە دڵی پـیرەی باخـەوان هەسـتا و وەك ئـەوەی دڵـی ریـشەکێش بووبێ و لـە چـنگی ئـەو هـەڵۆ بـەرزەفڕەدا بـێ.. بەنـدبووبێ.. سـێ جـاران دەمـی بەیەکـدا داو کەفەژیلکەیـەك بـەلا لێوییـەوە بڵقـی دەکـرد، دوا دیمـەن لـە چـاوانی کـە مایـەوە: دوو چـاوی سـوورو دوو چـنگی خوێنـاویی هەڵۆیـەك بـوو کـە ئەوەنـدە زەبەللاح بوو شینایی ئـاسمـانی لێشاردەوە.. دوا دەنگیش کـە لـە گوێیـدا دەمـرد قروسـکە قروسـکی سـەگ و توولـەو تانجییـەکانی سەرۆك بوو..!

گوڵانی *1996* – **گوڵانی** *1997*

سلێمانی